

САНА ОЛОХ

Х а л ы а т
1931 снл алтынны
ыйтан тахсаа

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА ҮЛЭННТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

№ 127 (4861)

1976 снл. Алтынны 21 күнэ
чэппизр

Сынаата
2 харты

Туругурдун марксизм-ленинизм —
мэлды тыыннаах революционнай-ин-
тернациональнай үөрэх, империа-
лизмы утары, социализм уонна
коммунизм кыйыыларын иһин бары
дойдулар үлэһиттэрин охсуһуула-
рын знамята!

(Улуу Октябрьскай соц. революция 59 сылгар
ССКП КК Ытырылларымта).

УЛУУ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЯ 59 СЫЛА ТУОЛУУТУГАР ССКП КИИН КОМИТЕТЫН ЫҢЫРЫЫЛАРА

1. Туругурдун Улуу Октябрьскай социалистичес-
кай революция 59 сыла туолуута!

2. Туругурдун бүтүн ази дойду историятыгар сака
эпоханы — ази дойдуну революционнайдык сакардан
тутуу, капитализмтан социализмга кириин эпохатын
арыйбыт Улуу Октыбрь!

3. Туругурдун марксизм-ленинизм — мэлды тыын-
наах революционнай-интернациональнай үөрэх, импе-
риализмы утары, социализм уонна коммунизм кый-
ыыларын иһин бары дойдулар үлэһиттэрин охсуһуу-
ларын знамята!

4. Советскай Союз үлэһиттэрэ! ССКП XXV съёһин
историческай уураахтарын, онус пятилетка улуунан-
наах программатын олоххо ниллэрэр иһин охсуһун!

Коммунизмы тутуу сака кыйыыларыгар, иннибит
диэки!

5. Коммунистар! ССКП XXV съёһин уураахтарын
толорор иһин норуот бүтүүнүн охсуһуутун инники
кэнкэттигэр иһин, маасса активнай тэрийээччилэрини
уонна интээччилэрини буолун!

6. Героическай советскай норуот — ази дойдуга
бастаы коммунистическай обществаны туттааччы үй-
лэр туһаары албан аатырды!

7. Туругурдун Советтар дойдуларын героическай
рабочай кылгаас — коммунизмы тутууга сүрүн күүс!

8. Туругурдун албан ааттаах холхоттаах бааһы-
най аймах — коммунизмы активнай туттааччы!

9. Туругурдун советскай народнай интеллигенция —
коммунизмы активнай туттааччы!

10. Туругурдун рабочай кылгаас, холхоттаах баа-
һынай аймах, народнай интеллигенция тулхадыйбат
союзтаһыллара! Советскай общество идеянай-полити-
ческай самоболоһуута бөөргөөн иһээтин!

11. Туругурдун Советскай Союз Ленинскай Ком-
мунистическай партията — научнай коммунизм пар-
тията, рабочай кылгаас, советскай норуот эрэллээх
аатырды!

Туругурдун партия уонна норуот тулхадыйбат улуу
самоболоһуулара!

13. Туругурдуннар үлэһиттэр депутаттарын Совет-
тара — дык-чакчы норуот былааһын органныр! Со-
циалистическай демократия сайда уонна бөөргүү ту-
руохтун, государствоны салайыыга үлэһиттэр кытты-
ллара кэнкээн иһээтин!

14. Советскай профсоюзтар! Социалистическай
куоталаһыны уонна үлэз коммунистическайды
сыһаннаһы иһин хамсааһыны производство но-
дүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын бары дьаһалла-
рынан үрдэтэргэ туһаайың! Производствонны сала-
йыыга үлэһиттэри кизгикти тардың!

Туругурдуннар советскай профсоюзтар — комму-
низм оскуолата!

15. Уолаттар уонна кыргыттар! Марксистскай-ле-
нинскэй үөрэби, наука, техника уонна культура си-
тиһиллэрин дьаныардаахтык баһылааң! Советскай
норуот албан ааттаах революционнай, бойобуой уон-
на үлэз үгэстэрин хангатаң иһин! ССКП XXV съ-
ёһин уураахтарын ситиһинлээхтин толорор иһин охсу-
һааччылар инники кэнкэлэригэр иһин!

16. Туругурдун ленинскэй комсомол — Коммуни-
стическай партия эрэллээх көмөлөөччүтэ уонна бо-
йобуой резервте, коммунизм эдэр туттааччыларын ин-
ники атэртэте!

17. Туругурдуннар советскай дьахталлар — би-
һиги социалистическай Ийэ дойдубут төлөнөөх пат-
риоткалара, үлэ уонна общественнай олох активнай
кыттааччыллара! Сүрээбин сылааһын өбөлөрү — ком-
мунизм кэнкээһини туттааччыларын иһингэ биэрэр ийэз
чизэ уонна албан аат!

18. Советскай буйукуннар! Бойобуой уонна полити-
ческай бэлэниинигитин сыламтата суох тупсаран
иһин, аныгы сэрин сэбин уонна техниканы баһылааң,

советскай норуот эйэлээх үлэтин кырабытык уонна
эрэллээхтик харабыллааң!

Туругурдуннар ССРС Героическай Сэбилэнилээх
Күүстэрэ!

19. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Социалистичес-
кай экономиканы — Ийэ дойду модун кыабын уонна
норуот олобун уйгута халбака суох үүнүүтүн төрүт-
тэрин салгыы өрө көтөдөр иһин үлэ өгөрүмтүөтүн,
производство көдүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын үр-
дэтэри дьаныардаахтын ситиһинг!

1976 снл былааннны ситиһинлээхтин толорор иһин
социалистическай куоталаһыы знаматын үрдүктүн
көтөбүң!

20. Производство көдүүһүн уонна үлэ хаачысты-
батын үрдэтэр иһин, онус пятилетка бастаы сылын
былааннны ситиһинлээхтин толорор иһин норуот бүт-
түүнүн охсуһуутун инники кэнкэттигэр иһэр үлэ кол-
лективтарыгар, производство бастыһнарыгар уонна
новатордарыгар чизэ уонна албан аат!

21. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Абыах өрөсүө-
түнэн норуот хаһаайыстыбатын былааннарын тол-
лор уонна аһара толорор иһин активнайдык охсуһун!
Былааннаах, технологическай уонна үлэ дьисциплини-
нэтин бары дьаһалларынан бөөргөтүң! Производство
резервлэрин хаһаайыныны туһаның, материальнай,
үлэ уонна үп ресурстарын кытаанахтык кэмчилээһини
ситиһинг!

22. Промышленность үлэһиттэрэ! Биһиги Ийэ дой-
дубут индустриальнай модун кыабын салгыы сайын-
нарыыга уонна бөөргөтүүгэ ССКП XXV съёһин
уураахтарын олоххо ниллэрэр иһин охсуһун! Техни-
ческай прогрэһи түргэтэтэри, производствоннай кыам-
талары түргэниң баһылылары уонна ордук үчүгэйдик
туһанары ситиһинг!

Сака техникага уонна прогрессивнай технологияга
кыаң суолу!

23. Промышленность үлэһиттэрэ! Норуот туттар
үрдүн хаачыстыбалаах табаардарын өгөрөн таһа-
рыныы элбэтэр иһин дьаныардаахтын охсуһун! Ки-
нилэр ассортиментнарын сакардан, советскай дьоннор
наадыылары улам толору хаачыйар буолан иһинг!

24. Тутуу үлэһиттэрэ! Капитальнай тутуу саппа-
гыгар ССКП XXV съёһе туруорбут сорунтарын сити-
һинлээхтик толорор иһин охсуһун! Сака объектары
кэнкэгэр үлэз киллэртэң! Тутууну түргэниң, хаа-
чыстыбалаахтык, барыстаахтын уонна аныгы техни-
ческай төрүккэ олобуран ытытын!

25. Транспорт уонна сибээс үлэһиттэрэ! Транспорт
уонна сибээс средстволарын сайыннаран уонна туп-
саран иһин! Норуот хаһаайыстыбатын хаачыйыны
бары дьаһалларынан тупсарың, советскай дьоннор
наадыылары ордун толору хаачыйың!

26. Советскай Союз үлэһиттэрэ! ССКП аграрнай
политикатын олоххо активнайдык киллэриң! Тыа ха-
һаайыстыбатын механизациялааһын уонна химиялаа-
һын, сир мелиорациялааһын тэтимнэрин түргэтэтиң!
Хаһаайыстыбалар инки ардыларынаабы кооперация-
лаһыыга уонна агропромышленнай интеграцияга
олобуран производствонны идэттигэ уонна киинээин
түмүүгэ курсу дьаныардаахтык ытытын!

27. Тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ! ССКП XXV
съёһин уураахтарын олоххо ниллэрэр иһин дьаныар-
даахтын охсуһун, тыа хаһаайыстыбатын производст-
вотын көдүүһүн үрдэтэри ситиһинг! Сир, техниканы,
уобурдууну, бары материальнай ресурстары ордук
үчүгэйдик туһаның!

28. Холхоттаахтар уонна совхозтар үлэһиттэрэ!
Сир өгөрүтүн уонна сүөһү иититин бородуунтала-
рын өгөрөн таһаарыыга уонна государствога атыы-
лааһынга ылыммыт былааннарыгы уонна соци-
алистическай эбэхтээлиистибэлэргитин толорор туһу-
гар баар резервлэри ордун үчүгэйдик туһаның! Сүө-

һү кыстыгын ситиһинлээхтик ытытар иһин охсуһун,
кэлэр снл үрдүн үүнүүтүн бигэ төрүтүн ууруң!

29. Тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэригэр, промы-
шленнай предпринимтар, транспортнай уонна собо-
тупкамыр тариптэлэр үлэһиттэригэр, бэйэлэрин
харыстаммат үлэлэринэн бурдугу уонна тыа хаһаайыс-
тыбатын атын да бородуунталарын өгөрөн таһаарыыга
уонна государствога атыылааһынга үрдүн социалис-
тической эбэхтээлиистибэлэрин ситиһинлээхтик теле-
рууну хаачыйыт бары дьонго чизэ уонна албан аат!

30. Эргээн, общественнай аһылык, олох-дьаһах
сулууспатын уонна коммуналнай хаһаайыстыба үлэ-
һиттэрэ! Олох-дьаһах өгөлөрүн эйгэтин ордун актив-
найдык сайыннарың уонна тупсаран иһин, үлэ пре-
грессивкай формаларын уонна кыамаларын олох-
тоон! Советскай дьоннору хаачыйыы үрдүн культу-
ратын иһин охсуһун!

31. Советскай Союз үлэһиттэрэ! Общественнай бас
билиини харах харатын курдун харыстааң уонна ха-
матың! Сырьену, өттүгү, электроэнергияны, металлы
уонна да атын матырыйааллары кэмчилэри сити-
һинг!

32. Норуот хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ! Бэйэбит
профессиональнай маастарыстыбабытын дьаныар-
даахтын үрдэтиң, экономической билиилэри, хаһаа-
йыккааһын уонна салайыы аныгы кыамаларын ба-
һылааң! Производствога үлэ научнай тэрээһиниң,
бастың опыты, наука уонна техника сабыс-сага си-
тиһиллэрин кизгикти олохтоонг!

33. Инженердэр уонна техниктар! Рационализатор-
дар уонна изобретателлэр! Научнай-техническай про-
грэһи түргэтэтиңгэ ССКП XXV съёһе туруорбут со-
руктарын олоххо активнайдык киллэриң! Сага науч-
най ырытан өгөрүүлэри, саганы айылылары уонна
бастың опыты производствага түргэниң киллэрэри
ситиһинг!

34. Советскай ученайдар! ССКП XXV съёһе ту-
руорбут сорунтарын ситиһинлээхтик толорор иһин
дьаныардаахтык охсуһун! Научнай чинчийиллэр но-
дүүстэрин үрдэтиң, наука производствонны кытта си-
бээстэрин бөөргөтүң, норуот хаһаайыстыбатыгар
наука ситиһиллэрин түргэниң олохтууру ситиһинг!

Коммунизмы тутууга достойнай кылгааты киллэрэр
советскай ученайдарга албан аат!

35. Литература уонна искусство деятеллэрэ, куль-
тура үлэһиттэрэ! Советскай искусство партийноһун
уонна народноһун знаматын үрдүктүк көтөбүң! Та-
лааккытын уонна маастарыстыбабытын норуотка,
коммунизм дьыалатыгар сулууспаппааһынга бизриң,
биһиги улуу Ийэ дойдубуттарга достойнай айымны-
лары айың!

36. Норуот үөрэбритинин үлэһиттэрэ! Үөрэтин
хаачыстыбатын бары дьаһалларынан үрдэтиң, норуот
хаһаайыстыбатыгар кадрдары бэлэниээһини тупса-
рың! Үүнэр көлүөнэни коммунизм идеалларын итиэн-
из сирдэйдигэ өттүнэн принциптарын тыыныгар,
үөрэххэ уонна үлэз сознзельнайдык сыһаннаһы
тыыныгар китиң!

37. Доруобуйа харыстабылын уонна физическай
культура үлэһиттэрэ! Кэһилиннээһини эмиэн хаачы-
йыны тупсаран иһин, физическай культураны совет-
скай дьоннор күннээһи олохторугар ордун активнай-
дык киллэриң!

38. Революция, сэрин уонна үлэ ветераннара! Бич-
чаттар наставниктара! Уолаттарга уонна кыргыттар-
га бэйэбит билигитин уонна опыккытын бизриң,
эдэр көлүөнэни советскай норуот революционнай, бо-
йобуой уонна үлэз үгэстэригэр ийитиң активнайдык
кыттын!

39. Пионердар уонна оскуола өбөлөрө! Советскай
Ийэ дойдуну ийитин таптааң, үчүгэйдик үөрэниң,
үлэ үөрүйэхтэрин баһылааң! Ленин дьыалатын иһин,
(Бүтүүтүн 2 стр. көр).

Хайна профессура мектебимиз үлэ-иш баһа бэлэһиниһин уонка административнай кытта биэр фронтунан, биэр уопсай сүбүнэн үлэ-иш сирини үлэ-хамнас, дисциплина туругу үчүтэй булар. Итиннэх, киноһо мектебимиз (председатель В. Д. Мазаров) холбоһуохха сөп.

ны толорон. онтон хаалбыт кэм-
нэ пятилетка өккөс сыдын сууту-
тар үлэһинэр толору кыахтааһа.

Ол өрсөри 9 мйдаахь былан-
варын тохдуг киноустановкад
испиктаторигар Мугудай, Уорца,
Бахсы, Улахан Күөл, Урэх Күөрө,
ДАЭС кинедитэр. Итилэртөн со-
рехторо, хөлөбтр. Мугудай, Бах-

баттах баримт суух бүрэлбүт. Үүн-
һиһтар культурнай сымчаланга-
рын табан тэрийһи эмчэ элбэди
этэр. Бу өттүнэн үлэни өссө түп-
сардахха сатаһар.

Система үлэнигэр эдэр ыччаттар алысбыттарынан наставничествоны биэттик олохуур наадата түрөбүт. Кыргызас, originaal.kg

Профсоюзнай олох

СҮРҮН БОЛҖОМТОНУ—ХААЧЫСТЫБАҖА

Сүбү күнбэргэ бродан асыныт
отчуоттуу р-ыйыбардыр проф.
суюлгий муньахала олорурал
тинник түмүккэ калыбыт. Аас
ныт сылларга олохтоох комитет
сайыдыаан ыра, тийиыиыиыиыи
суох эрдэриэ кинесет үлэтин
көрдөрүүтэ, дьиссигилиинэ оччо
бурд сүбдэ. Билигин көрдөрүү
түсүүтүтүр кинесет салайар
аппарата уонна кинесетовка-
лар тутуах үлэбиттэрэ үлэлиирэ
баралаах, дьобурддаах үлэниги-
иини сүүмэрдэниилэрэ сүрүн
төбүүнүн буолбут. Быһата, са-
лыга иинигэ, ыыамса буолута—
стифини тутула тутуана!

Местком үлэтин саамай сүрүн өлсөр күүбүн социалистическай куоталааны төрөөһинигэр уонна киин түмүгүн бириэмэтигэр таһааран, кыайылыахтары моральнай итээнэ материалнай өтүтүн көзүлөөһингэ туһалыйбыт. Ол үчүнүгө хаалбатах. 65 үлэһиттээх киносета, коллектива саамай иһиниттээх, бары искусстволартан саамай суолталаахтарынан барыллар советскай киинэни иһилиэнэ-ныаҕа пропагандалааһынча, үөрэмэччилэри уонна элэр иччаты коммунизм идеалларын, пролетарскай интернационализм тыһынагар киһини курдук бөчүмүнаах үлэни толордо уонна толорор.

Ол курдук өнүс пиялетка бастагы сылыгы кинизан ко-
доччулери хабыгы, үп пири-
тин былаанын толорууга үс квар-
гал устата эрих-дехен үлээзети-
пилар. Оттон сыл тобус ыйыгар
мерөөччүнү хабыы былаана 116,
тубу ниллэрин 120,4 бырыһыан
толоруппунулар. Ааспыт 1975
ыл тобус ыйынаар 6056 солк.
ордук үп киллэрилиннэ. 25 кино-
установкатын 19-ға тобус ыйдаа-
гы былааннарын аһардылар. Ити
нем устатыгар 8 киноустановка
ыйлаагы былаанын толордо.
Социалистической куоталаһы
ыйаһымпаабынан эройуон үрү-
най ыгырыллаах Диригинизби
киноустановка (старшай М. Фе-
досеева) аарылынна. Иккинн
Ботугур (старшай С. Лыткин), үсү-
нү Одулуун (старшай В. Федо-
нов) ыллалар. Дьэ, итинник кү-
рөстийизээх үлэ түмүтөр эрө
уоннаагы киносеть коллективна
пиялетка бастагы сылын былаа-
нын толороро 10893 солк. хаал-
а. Ошон коллектив Улуу Октябрь-
дай социалистической революция
9 сылын көөсө сылаагы былаа-

сы киноустановкакара сымлаады
былааны толорор ийин мөккү-
бүхтөрин сөн. Минна үлэ түрү-
гүн көнөрүүтэ салаат, мекком
апааттан түрүбүгө өхсөбүтүр.

Куоталаһын түмүгэ ый ахсын
онгоһулар. Квартал түмүгүнэн
кыайымлаахха кыһыл вымпел
туттарыллар. Куоталаһын хаты-
ымлаагын квартал ахсын кыһыл
вымпел уларыткан илэрэ да тую-
гдуур. Холбоор. I квартал түмү-
гүнэн кыһыл вымпел Кытаанах
(старшай А. Д. Константинова).
II кварталга Волугу (старшай
С. К. Лыткин) илэрэ сылдыбыт-
тара, оттон III кварталга кыһыл
вымпелы Дирин киноустановката
(старшай М. М. Федосеева) ылар
чигэстэннэ. Бу коллектив сыллаа-
бы былзанын тобус ыйынан то-
лордо. Кыайымлаагы быһаары-
га олохтоох комитет производ-
ственной-маассабай үлэни чорбөч-
чу тутара сөптөөх. Онуоха кинэ-
ни пропагандалааһынга уонна
рекламалааһынга хаас са-
бай үлэни ыһыпатах коллектив-
ка атын көрүнүрүгэр ситиһи-
ни иһин аһамыт бириэмийэтин
50 бырыһыана сотууларга олох-
томмут. Итинник эрэ буолларына
үлөбө интэриэс үөскүүр, күрэхтэ-
һин сыгымырхайар. Иһиэки да өт-
түгөр мээссабай үлэни сүрүн
комисс онностор наадата көстөн
гугулар. Маныаха хонтуруоду осес-
күүһүрдүөххэ.

Местком коммунистической үлэ коллективын үөнна ударнигы аатын ылар иһин хамсааһыны көздөн болдомто кийингэр тутар. Ол да иһин 5 коллектив коммунистической үлэ коллективын үөнна 27 үлэһит коммунистической үлэ ударнигы аатын ыһааһыттан сүтэллэр. Маныаха туту ыбыт ааттары сым ахсыа аналлы көрөн хаалларып ибэтэр суратын принципэ тутуһулар. Үмүгэр сорох табыарыстар ударник аатыттан бырастымылаһаллар. Билигин 5 киноустановка, биридизээн үлэһиттэр коммунистической аат иһин ахсуһаллар. Бу — дыону нитин бири дыбындаах формата. Маны салгыны салыһарап иһиэххэ.

Үлэлтгэртэй үзэж ирлийн аймгийн кинилэр олодор, үлэлтгэр усулуобунайрын хаачаа-аа — биэр тутаах боншууос. айны киносеть дирекцията уонна естком сөпкө быһаарбыттар. Ол үмүгэр үгүс эдэр, эрчимнээх, нал үөрөхтээх специалистарынаа хааччылдыбыттар. Үлэлтгэр бас-

үлэйнгэр А. Д. Константинова,
С. Б. Лыткин, Е. В. Харитонов,
В. Д. Макаров, Н. П. Максимов,
А. Д. Каргузов эдэр специалистар-
га үгүс тувалары окторор кыях-
тактар. Эстафета нэлөкүтүн
эрэллэх илингэ туттарыы —
өлөх сокуона.

Онус пятилетка—көдүүс уюна хаачыстыба пятилеткага. Онон хае бирдин үлэбит күнэтэ итинэн салайтарар изстээх. Бинни үлэһиттэрэ итинни сүниүүвүн толороллор эрэри билгини дарааны кининни көрдөрүү хаачыстыбатыгар дөрөлөнүһүн таһаарылаар. Онуоха көрөөччүлөр аһиллэхэ илэрдэх. Ити оромунунуур маас тардарга үрдүк көрдөбүлү туруорар. Быстыбыт диниталары кичэлдээхтик силимнээн эра барап көрдөрөр, алдыаммыт, дыһагирэр, холобур, «Ксенон» курдук аныгы уустук киноаппараттары кэнигэр оңорон ийэр, киноаппаратураалары адыа ыраастык тутар буюллааха көрдөрүү хаачыстыбатын түспөрмөххө сөн.

Бу сүүрүн көрдөбүлү зайынан да
тылорору ситиһэргэ профсоюз
месткома дирекцияны кытта кы
таанах хөнтүрүөлү олохтоон, хас
биирдин үлэһит тус эппиэтинэни
өссө үлэтинэ тустаахтар.

Дбону нитинга улахан суолта
ны ылар хроникальнай-докумен-
тальнай, научнай-популярна
уонна учебнай фильмури оро-
йуонна аҕалар көрдөрүү өссө
кыһалла илик. Кинигэ-хартыны
киинигэ хроникальнай-докумен-
тальнай сурунааллары көрдөрүү
мытыллыбат. Ойон дойдута, өмүс
сирдэригэр тахсытамыр улахан
суолтадаах советиелары кытта
билиһэр түгөн тиксибэт. Бу
учуоттанан наара.

Профсоюз местного арыгыла-
быны уонна алкоголизмы утары
окуууну бэлээннэхтэ. Ны
таахтар.

Профсоюз месткомун өтүөт туур-былбардыр мунулар тыннит табыарыстар Е. В. Харитонов, В. И. Яковлев, И. П. Максимов, М. М. Федосеева, А. Т. Иванова, Н. П. Аммосов, Е. Д. Гуляев, И. Д. Егоров итиник санаалары этеп туран, профсоюз месткомун бир сыллах үлэтин ортонон сыйлазатылар.

Ити кэнниттэн местком саны
састааба быымбарданна. - Итин
председателинэн В. Д. Макаров
күннүн талыһына.

Е. ГУЛЯЕВ,
хаһыят анал. корр.

Үлэ уонна литература добордоһуулара

1969 с. Саха сарин сураббааччылара республика сооротох кэлхонун—Эрилик Эристин аатынан долхонун кытта шейтэхэртэ этии нилдэрбиттэрэ. Бу үтүө санааны кылхонтоохтар үөрүүнүн минималтара уонна этии сым алтынныкта шейтэхэти дуогабарын үүһөрөбүттэрэ, аналлаах шейтэхтэр комиссионалара тардаланһар үлэни бэлдэһиэхтэ, сымтан сым айыы кэмтээн минималтара.

Суруйлаачдылар колхозтаахтарга йүүтүүлэх күндү маалымтарынан буолбуттара, албах кэр суһуулар, бичээрдэр ытыллы-ыттар. Баларга республика, дойду согунаарын, суруйлаачдылар елестэрин туһунан, литература уонна искусство проблемаларыгар, үлэитэри эстетическай интин бонтуруостарыгар кэрэх-сэбиллэх лекциялары, бекнедэлэри олохтоохтор сэргээн истибиттэри. Тым сирин тематыгар үлэлиир суруйлаачдылар үлэлэрин этчуттара, айымныдылар илпийэи суруулабуут харалара дүүүлэ-биллибиттэри.

Саха эсприн суруйааччыларыны
союзга өскүсөлөлөр, кудуунтар,
библиотекалар уус-уран айымныы-
ларга, литература сайдымтын
проблемаһарыгар аналлах тема-
тической биэчэрдэри тэрийишлэ-
риттэр уонна ыстималларыгар ы-
ааччы көмөнү өнөрбүттэргэ уон-
на өнөрөөлөр. Суруйааччылар
айымныыларын быысташкаларга
тараадыбыттара, уус-уран тиз-
маастардарын олохторун уонна
үлэлэрин көрдөрөр фотомонтаж-
тар өнөрүлүбүттэргэ. Ол нурдун,
Дирин орто оскуолатыгар саха
литературатын кабинетын тэри-
йиһэ суруйааччылар улахан кө-
мөнү өнөрбүттэргэ.

Суруйлааччылар тѳа сирин оло-
дуи, тѳа хайаайметыбата билэр.
Бордудуксууларыын үрдөтөр ийин
күүрээниэх үлэин кытары бил-
синчлэр» киһилэр айар үздэлэри-
гэр үтүө салдымалы өнөрөр. Бу
туһунан аабааччылар «Хөгүгү
сулуус», «Полярнаа звезда» суру-
нааларга билиги совхозмут бас-
тыгынарын туһунан бөчөөттөхмүн
очеркалары, репортажтары, аз-
рисовкалары билэр буолуохтаах-
тар. Эрилин Эрствин аатынан
совхоз олохуттан суруйбут айым-
ныылара түмүллэн «Ниннин эир-
бин дьонноро» диэн ааттаах хо-
муурунньукка бөчөөттөлөн табыс-
та. Нинигэин Саха сиринэргэ из-
дательство 10 тыһымынча экзе-
мплярынан гҕаһаарда. Маана биһи-
ги совхозмутугар маалдьыттан
үлэин-хамнаһын кытта билсебит.
18 суруйлааччы литературума архаа
жапсыгар суруйбут айымныыла-
ра киирбит.

Бялины суруулагчмаар шөф-
тээр сонхотарын нийта тибэ-
тэрин эбин сайыннаар дүнал-
лар бэлэтэниилэр, Манган шинэ
«Хотугу сулус» уонна «Полярна

звезда» сурунаалдар редакцияла-
ра билиги сактапзут отдошмнети-
гар Чакыргн аһмалыбыт Эрлик:
Эристини литературний музейы-
гар Саха сиринсэбэ кинигэ пада-
толыстыота таһаарбыт кинигэлэ-
раттан иккилин экзemplары, су-
рунаал учараттаах нүмөрдөртө-
төн биһрдн кинигэни мыта ту-
руохтара. Тыа хаһаайыстыбатын
бастыһнары смл айым Саха си-
рин суруйааччыларын соһһун
бырабылманыһыта, «Хотугу су-
лус» уонна «Полярная звезда»
сурунаалдар редакцияларын Но-
чуотунай грамоталарынан иһдэ-
риадалаһар буолуохтара. Кинилэр
«Маарыкчан» ферматыгар эдэр
ыһпыныһыт дылетин тэрийэрби-
тигэр эмнэ комедолуохтара.

Шефтохтар сэл аймь биардэ
Эрилинэ Эриетинэ алтаман лите-
ратурнай бириэмийэни тыа хаһа-
лыстыбатын тематытар аламзыт
баһиан уус-уран айымньыга
анымырта быһаардылар, ити би-
риэмийэни аныыр жүрү састан-
ба биэргэттилиннэ, кини совхоз
кинн уһаайбатыгар—Дирингэ
үлэлигэ. Бу литературнай би-
риэмийэни жүрү суруйааччы тө-
рөөбүт күнүгэр—тохсунньу 24
күнүгэр аныыр буолуога.

Совхоз иний унаадыбатыгар Саха
сирий сурууааччыларынь олохго-
ругар, ийэр үлээрингэр ананымт
фотомонтактар олохулуохтара,
оттон П. А. Ойуунускай аатынан
литературнай музейга Эриэни
Эриэтин аатынан совхоз олохтор
ананымт стенд баар буолуоҕа.

Сонхоо рабочайдара суруйлаачылар тахсан ымыналларысгар, айар номандирэхага өлөрөр үлэлииллэригэр алаан икки мэдиэмэниэх дьэһэй тутан биэрбитэ. Манын кинилэр өлөрөр кэмиэригэр туох бйар усулуобуйаны тэлэрү тарыйарга сонхоо дирекцията, рабочкома ыһыналлар. Часыр отделеһиетын рабочайдара бу дьэ кинилэр икки бөлүөлэнтэригэр—Эрилик Эриетини төрөбүт сиригэр тутулаубутунан киэн тутталлар, кэлбит-барбыт маадыһын ол туһунан кэра көһөсөп өгөстөдлөр.

Саха сирий суруйааччыларын ойбуулхоро баар буолан, Советскай Союз арлас муншуктарыттан 500-тэн тахса ССРС Суруйааччыларын союуун чилиэннэре бэйэлэрин кинигэлэрин аадырме суруктааи бандеролууан ыытта. Ол иһигэр Социалистическай Ула Геройдара Сергей Михалков, Константин Симонов автографтаах, биллиилээх суруйааччылар Сергей Баруздин, Антонина Копылева, Зояи Нури, Виктор Тельмугов уо. д. а. музейга үтүө бадарымылаах суруктаах кинигэлэра кэлиталаабыттара.

Г. ЕФИМОВ.

Зрилик Зристини аатынан
совхоз рабочкомун
председателз.

Театр саға сезона

Алтынны 16 мүнүгэр Диригнээби народной театрга сага сезон аһылынна. Олохтоох артистар М. Довердуурап «Аймалбан» драмын туруордулар. Бизчэр иинис агарыгар народнай театр элчелэтигэр көрдөөх сценналар көрдөрүлүннүлэр, эдэрдэр үгнүүлээн тэлхилэр, ырыа-тойук дьэсэйдэ.

Быйыл театрга режиссерынан Хабаровскайдагы культура институтун бүтэрбит Петр Мотуев ананан кэллэ.

«СД» млрд

Советскай профсоюзтар! Социалистическай нуо-
галаһыны уонна үлэбэ коммунистическай сыһыан-
наһы иһин хамсааһыны производство көдьүүһүн уон-
на үлэ хаачыстыбатын бары дьаһалларынан үрдэтэр-
гэ туһаайыҥ! Производствону салайыыга үлэһиттэри
ниэгник тардыҥ!

Туругурдуннар советской профсоюзтар—коммунизм
оснуолата!

(Улуу Октябрьская соц. революция 89 сылыга ССКП КК Ыгырымларынан).

